





TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2013
MPHATO WA 1 SEPEDI LELEME LA GAE
MEMORANTAMO

MEPUTSO: 20

Memorantamo wo o na le matlakala a 2.

GO SE ABJE MEPUTSO YA SERIPA.

DIPOTŠIŠO	DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO	PALOMOKA						
1.1	hl ✓	1	2						
1.2	k goba m ✓	1							
2.1	ntlo ✓ (ela mopeleto hloko)	1	1						
2.2	tau ✓ (ela mopeleto hloko)	1	1						
3.1	<table border="1"> <tr> <td>Lebo le Ann ba ya polaseng</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lebo le Ann ba raloka ka gae.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lebo le Ann ba sepela mmogo.</td> <td>X</td> </tr> </table> ✓	Lebo le Ann ba ya polaseng		Lebo le Ann ba raloka ka gae.		Lebo le Ann ba sepela mmogo.	X	1	1
Lebo le Ann ba ya polaseng									
Lebo le Ann ba raloka ka gae.									
Lebo le Ann ba sepela mmogo.	X								
3.2	<table border="1"> <tr> <td>Ee</td> <td></td> <td>Aowa</td> <td>X</td> </tr> </table> ✓	Ee		Aowa	X	1	1		
Ee		Aowa	X						
3.3	<table border="1"> <tr> <td>Ba pikiniking kua phakeng.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Lebo le Ann ba ya phakeng.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tseleng ba bona lebenkele.</td> <td>2</td> </tr> </table> ✓ Moputso o 1 o abelwa ge tatelano e nepagetše. Ga go meputso ya seripa ye e abelwago.	Ba pikiniking kua phakeng.	3	Lebo le Ann ba ya phakeng.	1	Tseleng ba bona lebenkele.	2	1	1
Ba pikiniking kua phakeng.	3								
Lebo le Ann ba ya phakeng.	1								
Tseleng ba bona lebenkele.	2								
4.	D ✓	1	1						
5.	katse ✓ (ela mopeleto hloko)	1	1						
6.	C ✓	1	1						

7.	<div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td>th</td> <td>tl</td> <td>ts</td> <td>hl</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> </div>	th	tl	ts	hl	2	2
th	tl	ts	hl				
8.	<div style="text-align: center;"> ✓ ✓ </div> <p><u>T</u>okelo o kgona go kitima ka lebelo.</p>	2	2				
9.1	Mpša (ela mopeleto hloko)	1	2				
9.2	ntlo (ela mopeleto hloko)	1					
10.1	Morutiši o bala puku. (moputso o 1 go tatelano ya maleba)	1	1				
10.2	Šomiša ruburiki	3	3				
Palomoka: 20							

RUBURIKI YA POTŠIŠO YA 10			
Ga a fiwe moputso	Moputso o 1	Meputso ye 2	Meputso ye 3
<ul style="list-style-type: none"> Ga se a leka go ngwala selo. O ngwalollotše ditaelo. O ngwadile seripa fela sa lefoko. Lentšu/Mantšu a ngwadilwego efela a sa amane le seswantšho. O ngwadile lefoko le le tee le le sa amanego le seswantšho. 	<p><u>O se ke wa lebelela diphošo tša mopeleto le popopolelo</u> (grammar)</p> <ul style="list-style-type: none"> O ngwadile mafoko a mabedi a go se amane le seswantšho <p>GOBA</p> <ul style="list-style-type: none"> O ngwadile lefoko le le tee le bonolo la go amana le seswantšho. 	<p><u>O se ke wa lebelela diphošo tša mopeleto le popopolelo</u> (grammar)</p> <ul style="list-style-type: none"> O ngwadile mafoko a mabedi a maleba, go sa lebelelwe maswaodikga le dikgoba magareng ga mantšu . <p>GOBA</p> <ul style="list-style-type: none"> O ngwadile lefoko le tee la bothata la go amana le seswantšho. 	<p><u>O se ke wa lebelela mopeleto wo o fošagetšego.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ga go na diphošo tša maswaodikga le dikgoba magareng ga mantšu . O ngwadile mafoko a mabedi a bonolo goba a bothata a maleba.